



# Mekgwa ya botshelo jwa baVenda



**Mpho Witness Makwarela**



Ke nna Morongwa. Ke mosetsana wa dingwaga di le robedi.

Ke nna Moretwa. Ke mosimane wa dingwaga di le robongwe.



Re ya go le bolelela ka mekgwa e e farologaneng e basimane le basetsana ba baVenda ba dirang dilo ka yona.



Basetsana fa ba dumedisa ba re “aa!”

Fa o ntumedisa, ke araba ka gore “aa!”




Ke tsela e re bontshang tlhompho le maitseo ka yona.



Ke mosimane. Fa ke go dumedisa ka re  
“ndaa!”

Fa o ntumedisa, ke araba ka gore “ndaa!”




Ke dira ka go bontsha tlhompfo, fela jaaka  
Morongwa a tlhalositse.



Fa re dumedisa kgotsa re naya bagolo dijo,  
re bontsha tlhompfo.

Basetsana ba oba ditlhogo.

Basimane ba a khubama.



Se se bontsha maitseo a a siameng.



Yo ke ausi wa me. O kwa bojale. Mme a re ke koo basetsana ba rutiwang go itlhokomela le ba malapa a bona fa ba nyetswe. Ba rutiwa gape le go apaya.





Yo ke abuti wa me. O fetsa go boa kwa bogwera.



Rre a re ke koo basimane ba rutiwang go nna banna le go tlhokomela balelapa ka letsatsi le lengwe.



BaVenda botlhe ba itsege ka go tshasa  
boloko mo boalong le mo maboteng a dintlo.  
Se se dira gore maalo a rona a lebege  
bontle.







Basimane ba bina tshikona. Re bina ka nako ya ditragalo tse di kgethegileng kgotsa go itumedisa.



Ke mmino o o itumedisang!



Basetsana ba bina domba. Re bina domba  
kwa ntlong ya borena ka nako ya ditragalo  
tse di kgethegileng.

Ke tantshe e e itumedisang!





Basimane le basetsana ba na le tantshe e ba e binang mmogo. E bidiwa tshifatse.



Re dira tantshe e re apere minwenda.



BaVenda ke batho ba ba tlhomphegileng le setso sa bona se sentle thata.

Re motlotlo go nna baVenda!

